بسم الله الرحمن الرحيم

Ministry of Environment
Male', Republic of Maldives.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ތިލަފުށީގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި 4 ޓަނުގެ އިންސިނަރޭޓަރު ޏ.ފުވައްމުލަކަށް ގެންދިއުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކުރުދާސް، ބީލަންސީޓް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އެއްބަސްވުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)438-WMPC/438/2019/111

12/5/2019

ބީލަން ދޫކުރާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ސެކްޝަން 1 - ބީލަން ޝީޓް

ރިފަރެންސް ނަންބަރު	ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް
1.1	މަސައްކަތުގެ ނަން: ތިލަފުށީގައި ބޯއްޗަފައިހުރި 4 ބަނދުގެ އިންސިނަރޭޓަރ ޕ.ފުވައްމުލަކަށް ގެންދިއުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)438-WMPC/438/2019/111 އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް: 12 މޭ 2019
8.1	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 3018300 އީމެއިލް: waste@environment.gov.mv procurement@environment.gov.mv
9.1	މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވާނީ އެޑްރެސް: ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 3018300 އީމެއިލް: waste@environment.gov.mv procurement@environment.gov.mvއ
12.1	އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ބީލަން ފޯމުގެ ސެކްޝަން 4.1 އަދި 4.2
14.1	ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތާރީޚް: 20 މޭ 2019 ދުވަސް: ހޯމަ ގަޑި: 13:00
16.2	ބީލަން ހުޅުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތަން: ތާރީޚް: 27 މޭ 2019 ދުވަސް: ހޯމަ ގަޑި: 12:00
20.1	ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނީ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.
28.1	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 12،000.00 (ބާރަ ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ) ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އިންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
30	ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ 5% އަށްވާ އަދަދު
30	ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު: މަސައްކަތް ނިމުމުން ވެލިޑިޓީ ހަމަވާ ވަރަށް

ސެކްޝަން 2 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިރުޝާދު		
(ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު		
1. ބީލަމުގެ ތައާރަފު	1.1.	މި މަޝްރޫޢުއަކީ ސާފު ރާއްޖެ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ތިލަފުށި ކުނިމެނޭޖްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 4 ބަނދުގެ އިންސިނަރޭޓަރު ހދ ކުޅުދުއްފުށި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމާއި، އިންސިނަރޭޓަރު ބަހައްޓާނެ ޝެޑެއް ބިނާކޮށް އޭގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޤާއިމްކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
2. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް	2.1.	ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތަކީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
		2.1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
		2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
		2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
		2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
	2.2.	މިމާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
3. ބީލަން އިނގިރޭސިބަހާއި ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން	3.1.	ބީލަންތައް އިނގިރޭސިން މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް ގައިވާ ލިޔުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހިމެނޭގޮތުން ތަރުތީބުން ބައިންދާ ތައްޔާރުކުރާށެވެ.
	3.2.	ބީލަން އިނގިރޭސިން ދިވެހިބަހުން، ފޮނުވައިރުގެ ސިޔާސަތު އެނގޭ ގޮތަށް ބައިލިކޮށްފައި ނުވަތަ ލިޔެފައިވާނެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސޮފްޓްކޮޕީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ހައްދަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއިއާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އިނގިރޭސިން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސޮފްޓްކޮޕީގައިވެސް އެއީ ހިތަށް ސޮފްޓްގެ ތެރެއިން ހިތަށް ފަދަ ސޮފްޓްކޮޕީ އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ސޮފްޓް ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.
	3.3.	3.3.1 ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުން ބޯޑަކުން ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ސޮއިކުރަން އެ ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބަޔާނާއި "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.2 ޓްރާންސްފޯމަރުގެ ފައުންޑޭޝަން ޓްރާންސްފަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުމުގައި ސާއިޓްކޮށްދަނީ ހ ފަރާތަކުން ސާއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައިވާކަން ބައްޔަކާއިދީ "ޕްލަގް އެންޑް އޮޕަރޭޓް"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.		
3.3.3 ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ޓްރާންސްފޯމަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުމުގައި ސާއިޓްކޮށްދަނީ ހ ފަރާތަކުން ސާއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައިވާކަން ބައްޔަކާއިދީ "ޕްލަގް އެންޑް އޮޕަރޭޓް"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.		
3.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ފްރީޒޯނު ނޫން ފަރާތެއް ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ސާއިޓްކޮށްދަނީ އެފަރާތަކުން ސާއިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައިވާކަން ބައްޔަކާއިދީ "ޕްލަގް އެންޑް އޮޕަރޭޓް"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.		
ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބިޑެވެ. އެއް ބިޑަށްވުރެ ގިނަ ބިޑަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމަކީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ ބިޑެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.	4.1.	4. ހުށަހެޅޭ ބިޑުގެ އަދަދު
ބިޑު ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށް ކުރިން އިތުރު ބިޑު ހުށަހަޅައި ފަރާތްތައް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަމަ އެއްވެސް ހަރަދެއް ބިޑުގެ ހުށަހެޅުމާ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ނުވާނެއެވެ.	5.1.	5. ބިޑު ބައްޓަން ކުރުމުގެ އަގު
ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ، ދަރުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއްގެ ފުރިހަމަ ނުވަތަ ކުރިޔަށް ގެންދަނީއްގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގޮތަކުން އޮޅުވާލާ ފަރާތެއް ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް އެއްވެސް ޢިޔާރެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު މަޢުލޫމާތު އަންގައިން ލިޔުމެއްގައި ސާފުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ އެކަން އަންގައިދޭނަމަ އިތުރު އެންމެހާ ނުވަތަ އެ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.	6.1.	6. އެހެނިހެން އިޖުތިމާއީ
(ހ) ބިޑާމެދު ލިޔުންތައް		
ބިޑާމެދު ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެހެންޑެމެންޓްތަކެވެ.	7.1.	7. ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓް ހިމެނޭ ބައިތައް
7.1.1 ބިޑު ޝީޓް (ސެކްޝަން-1)		
7.1.2 ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު (ސެކްޝަން-2)		
7.1.3 ޓެކްނިކަލް (ސެކްޝަން-3)		
7.1.4 މަސައްކަތުގެ ބަޔާން މަޢުލޫމާތު (ސެކްޝަން-4)		
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބިޑު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ފޯނު ނަންބަރު ކަރަންޓު ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބިޑު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ޕްރޮޖެކްޓް ނަން ބަޔާންކޮށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އީ-މެއިލްކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.	8.1.	8. ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

	8.2.	އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިއިޢުލާނާގައި ނަން ނޯޓްކުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
9. ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން	9.1.	ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ސުޕަވައިޒަރާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވުން، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވާނެއެވެ.
	9.2.	މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރަން ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޖަލްސާ އެކުއެވެ.
10. ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން	.10.1	ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެޑެންޑަމްއެއް (އެނ/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ.
	10.2.	10.1 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެޑެންޑަމްތަކަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އެޑެންޑަމް ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިދޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެފަރާތްތަކާ އަތުލިބެން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ) ބީލަން ވަޒަންކުރުން		
11. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަސް	11.1.	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ވަޒަންކުރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
12. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ	12.1.	މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
13. އަގު ހުށަހެޅުން	13.1.	ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ސްޕެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
	13.2.	ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ޢަދަދު ވަކިން އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
14. މުއްދަތު	14.1.	މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓް ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ހިމަނައިގެން 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެއެވެ.
15. ބީލަމުގެ މުއްދަތު	15.1.	ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
16. ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	16.1.	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.
		16.1.1 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2)
		16.1.2 ކޮންފަނި/ ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޯސައިޓީ/ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
		16.1.3 ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)

		16.1.4 ޕްރޮޕޯސަލް (ސެކްޝަން 4.1 ، 4.2، 4.3 އަދި 4.4 ފުރިހަމަ ކޮށް)
		16.1.5 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
		16.1.6 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިތާ 2 މަސް ހަމަނުވާ)
		16.1.7 ބީޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 12،000.00 (ބާރަ ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ)ގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހެޅުން
	16.2.	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
		16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް އަދި ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިވެލުއޭޝަނުގައި ބެލޭނީ ބިޑަރާއިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ފާއިތުވި 5 އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަނިއެވެ. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ ބެލުމީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތާރީޚް، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
		16.2.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަރަޖަ ސާބިތުކުރުމަށް އަންނަނިވި ލިޔުންތައް:
		(ހ) ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
		(ށ) ކުންފުންޏެއް ނަމަ: 1. ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ Income Statement (Profit and Loss Statement) އާމްދަނީއާއި ހަރަދާއި، ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ އަހަރީ ހިސާބު) – 2. ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ Balance Sheet (އަހަރީ ބެލެންސް ޝީޓް) (މި ލިޔުންތަކީ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖެނެރަލް ބޮޑީގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް، ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އަށް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނުވަތަ މީރާއަށް) ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.)
		(ނ) ކުންފުނި ނޫން ބީލަން ހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތްތަކުންނަމަ، ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް: 1. ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ އަހަރީ އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް، 2. ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ ބީޑް ކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް(ތަކު)ގެ ސްޓޭޓްމަންޓް
(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން		
17. ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް	17.1.	ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މުހުރުތަކަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

	17.2.	ސައިޓް އެރިއާގެ ބޯޑަރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
	17.3.	ސައިޓް އެރިއާގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަތީ ކަންކަމުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯން ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
	17.4.	ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ސައިޓް އެރިއާގައި ބީލަން ސްޕެކްސްގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.
18. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި	18.1.	މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
	18.2.	މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
	18.3.	އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.
19. މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ބަލައި ނުލާ އަނބުރާ ދޫކުރާނެގޮތް	19.1.	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.
(ށ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުން		
20. ބީލަން ހުޅުވުން	20.1.	މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމެއް ހުޅުވާނީ ހަމަޖެހިފައި ވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ތާރީޚުގައެވެ.
	20.2.	ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.
	20.3.	ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ގަޑީގެ ސުންގަޑީގައެވެ.
21. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ ކުށްތައް އިސްލާހުކުރުން	21.1.	ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އޮތްނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާހު ކުރެވޭނެއެވެ.
	21.2.	ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ދެކަމުގެ ޢަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
22. ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ބީލަންތަކުގެ	22.1.	ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބައްލަވާނެއެވެ.
		22.1.1 ބީލަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.
		22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން

ރެސްޕޮންސިވްނަސް ކަނޑައެޅުން		22.1.3 ބީލަމުގައިވާ އުސޫލުތަކަށްބަލައި އެކަށީގެންވާ ބިޑެއް ކަނޑައެޅުން (ރެސްޕޮންސިވްނަސް)
23. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން	23.1.	ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
24. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން	24.1.	ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑުން ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
25. ބީލަން ކެންސަލްކުރުން	25.1.	އިޢުލާނު ކުރެވުނު ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަވެސް ބީލަންތައް ބަލައިގަނެވުމުގެ ކުރިން ސަބަބެއް ބަޔާންނުކޮށް ބީލަން ކެންސަލްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަމަށް ނުފެންނަ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
26. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވައި، އެކަން އެންގުން	26.1.	ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް، ކާމިޔާބުވިކަން ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.
27. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން	27.1.	ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 07 (ހަތް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ކުރުވުން ނެތް ނަމަ ލިޔުމުން އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
	27.2.	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
(ވ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް		
28. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ	28.1.	ބީލަމާއި ސްޕެކްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދަކަށް ފެށިގެން މުއްދަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
	28.2.	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ފާސްކުރާފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންސް ކުންފުނިތަކުން ވުޒާރާގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.
	28.3.	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތާއި އެކަން އަންގާ ލިޔުން ފޮނުވުން ނުވަތަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފެށިގެން މުއްދަތު ނިމުމުން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.
	28.4.	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.

29. އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ	29.1.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
	29.2.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމުލަ އަގު -/250,000 (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ހަމައަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.
	29.3.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވުމާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
	29.4.	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
	29.5.	އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫވާ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ހިދުމަތް ހަދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
30. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ	30.1.	ބިޑުގައި ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/250,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަދަދެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
	30.2.	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަހައްޓަން ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތުން ދޫވާ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރެވިދާނެ، އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
	30.3.	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.
31. ރިޓެންޝަން	31.1.	ކުރީ މަސައްކަތުގެ 5 (ފަހެއް) އިންސައްތައަކީ ވާ ފައިސާ ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެކަމުގެ ލިޔުން ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 6- (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
32. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން	32.1.	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިޑްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބިޑާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިއުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް-ޕްރޮކިއަމަ މަރުހަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.	32.2.	
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅުއްވުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.	32.3.	
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅުއްވުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.	32.4.	
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 17.11 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އިއުތިރާޒުކުރަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 21 ގައިވާ "ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" – އެޕީލް މަރުހަލާ" PR-16 ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.	33.1.	33. މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން

ސެކްޝަން - 3

ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލު - 1

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	#
☐	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް (ޖަދުވަލު 1)	1
ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މެދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ		
☐	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 2)	2
☐	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	3
☐	ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް (ސެކްޝަން 4.1 ، 4.2، 4.3 އަދި 4.4)	4
☐	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)	5
☐	ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)	6
☐	މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 2 މަސް ހަމަނުވާ)	7
☐	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 5000.00 (ފަސް ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ)ގެ ސެކިއުރިޓީ	8
ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މެދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.		
☐	ބިޑް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި (ބިޑް ޑޭޓާގެ 16.2.1 ގެ ދަށުން)	9
☐	މާލީ ދަރަޖާ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަރަޖާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް (ބިޑް ޑޭޓާގެ 16.2.2 ގެ ދަށުން)	10
ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މެދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބިޑް ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިޑްކަން ހުޅުވާލާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.		
☐	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި ތަރުތީބުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކޮށްފައި	11
☐	ސަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކޮންމެ ސަފްހާގެ ތިރީއިން ކަނާއަތް ސަފްހާކަން އެނގޭގޮތަށް)	12
☐	ސަފްހާތަކުގައި ހުރި ސޮއިކޮށްފައި	13
☐	ބިޑުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ފައިލްކޮށްފައި ބައިންޑްކޮށް / ހިރަސްޖަހާފައި	14

ޖަދުވަލު – 2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް

.1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
1.1	ނަން	
1.2	އެޑްރެސް	
.2	ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު	
2.1	ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން	
2.2	އިޢުލާން ނަންބަރު	
.3	ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު	
3.1	ހުށަހަޅާ އަގު	
	ޖީ.އެސް.ޓީ	
	ޖުމްލަ އަގު:	
3.2	ޖުމްލަ އަގު ތާނައިން ލިޔުމަށް	
3.3	މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)	
.4	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު	
4.1	މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެޑެންޑަމްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބަލައިފިން ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.	
4.2	އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، ބީލަން ފޯމުގެ 14.1 ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.	
4.3	މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 90 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.	
.5	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން	
	ސޮއި	
	ނަން	
	މަޤާމު	
	ތާރީޚް	

ތައްގަނޑު

May 12, 2019

ޖަދުވަލު - 3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

1.	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު	
1.1	ނަން	
1.2	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
1.3	ވިޔަފާރި އެޑްރެސް	
1.4	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު/ އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު	
1.5	ޓެކްސް ޕެއަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު	
1.6	ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު	
1.7	ފޯނު ނަންބަރު	
1.8	އީމެއިލް އެޑްރެސް	

2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މައުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މައުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު)

#	ނަން	މަޤާމު

3. ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުން

#	ނަން	މަޤާމު
	.........(މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރޭ)	

4. އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް

ޖަދުވަލު - 4

މާލީ ބަޔާނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

....Name or Letterhead of The Business Entity: (Sole Propriatorship / Partnership / Corporative Society / etc)·····

Income Statement
For the Year Ended December 31, 20..

	MVR	MVR
Revenues:		
Category 1	-	
Category 2	-	
**add more categories if required*	-	
Total Revenues		-
Expenses:		
Category 1	-	
Category 2	-	
**add more categories if required*	-	
Total Expenses		-
NET INCOME (Total Revenues subtracted from Total Expenses)		**-**

Name of the Authorized Signatory:
Authorized Signature:

Note: This Income Statement must be completed and submitted by Bidders except the Companies registered under the Companies Act (10/96). Companies are requied to submit the Financial Statements as indicated in part 16.2.2 of this document.

May 12, 2019

ޖަދުވަލު - 5

ފާއިތުވި 5 (ފަހެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު					
#	މަސައްކަތުގެ ނަން	މަސައްކަތު ތަޞްދީޤުގެ ރަސްމީ ފޯން ނަންބަރު	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް	މަސައްކަތްކުރި އަހަރު	މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
ޖުމްލަ:					

* މި ފޯރމާއި އެކު މަސައްކަތު ތަޞްދީޤުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތު ތަޞްދީޤުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޯރމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތާރީޚް، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ.(މަސައްކަތް އިތުރު ކުރި)

ޖަދުވަލު - 6

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ	ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް	ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު
އަގު	ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 15 (އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.)	15
ފަންނީ ތަޖުރިބާ ހުރި މީހުން	މިބައިން މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެނޭޖަރު މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށެވެ. މި ބައިން މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސީ.ވީ އަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. <table><tr><td>މަޤާމް</td><td>މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު</td></tr><tr><td>ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު</td><td>މަދުވެގެން 2 އަހަރު</td></tr><tr><td>މެކޭނިކަލް / އިންސިނަރޭޝަން އިންޖިނިއަރު</td><td>މަދުވެގެން 4 އަހަރު</td></tr><tr><td>ޕީ.އެޗް.އީ ޕްރޮފެޝަނަލް</td><td>މަދުވެގެން 2 އަހަރު</td></tr></table>(ހ) ކޮންމެ މަޤާމަކަށްވެސް އެންމެ މަދުވެގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ 10 މާކްސް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އިތުރުވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 03 މާކްސް ގެ މަތިން މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. ހަމަވެސް ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 24 މާކްސްއެވެ. (ށ) މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާނަމަ މިބައިން އެއްވެސް މާކްސް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ.	70
ކުރީގައިވާ މަސައްކަތު ގެ އަގު	(ހ) ވޭތުވެދިޔަ 05 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1,000,000/-ރ (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ 03 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން) ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ މި ބައިން ހަމަޖެހިފައިވާ 10% ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަދަދު 03 ޕްރޮޖެކްޓަށްވުރެ މަދުނަމަ ޕްރޮރޭޓާގެ އުސޫލުން މި ކެޓަގަރީން މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. އަދި، (ށ) ވޭތުވެދިޔަ 05 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 400,000ރ (ހަތަރު ލައްކަ) ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތި އަދި 1,000,000ރ (އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާއާއި ހަމަ 06 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން (މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން) ހުށަހަޅާފައިވާނަމަވެސް މި ބައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 10% ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަދަދު 06 ޕްރޮޖެކްޓަށްވުރެ މަދުނަމަ ޕްރޮރޭޓާގެ އުސޫލުން މި ކެޓަގަރީން މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. އަދި، (ނ) ކުރީގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 400,000ރ (ހަތަރު ލައްކަ) ރުފިޔާ ހަމަނުވާ މަސައްކަތްތަކަށް މިބައިގެ އިވެލުއޭޝަންގައި ނުބެލޭނެއެވެ.	10
މާލީ ޤާބިލުކަން	(ހ) ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ބެލެންސް ޝީޓް (ބެލެންސް ޝީޓް/ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް/އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް) ގައި 5 (ފަހެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ/ރުފިޔާ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިންނަމަ މި ކެޓަގަރީގެ ފުލް މާކްސް ލިބޭނެއެވެ. (ށ) ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ބެލެންސް ޝީޓުގައި 1 މިލިއަން ރުފިޔާ/ރުފިޔާ ހަމަވެ 5 (ފަހެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ/ރުފިޔާއަށް ނުވާނަމަ މި ބައިން ލިބޭނީ 3 މާކްސް އެވެ.	5

	(ނ) ޓާރމިނަލް 2 އަހަރުގެ އެވްރެޖް ބެޖެޓަށް ބަރާބަރުވާނެ 1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ނުވާނަމަ މި ބައިން މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.	
ޖުމްލަ		100
މަދުވެގެން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް		60

*އިވެލުއޭޝަނުގައި ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި ޓާރމިނަލް 5 އަހަރު ދުވަހު ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގައި އެކަށީގެން. މަސައްކަތް ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ކަމުގައި ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ތާރީޚު، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ބައްލަވާނެކަމަށް ބަލާނެއެވެ.

May 12, 2019

ސެކްޝަން 4 – މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

*މަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ބީލަމުގެ އާއި ރިފަރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޯމުތަކާ އެއް ސިފައިން ވަކިކޮށް ވަކިންނެވެ.

ސެކްޝަން 4.1: ބީލަމާއި އެކު ރިފަރެންސް (ޖީ.އެސް.އާރ)

May 12, 2019

Ministry of Environment
Republic of Maldives

TERMS OF REFERENCE

Dismantling, Transferring and Installation of an Incinerator from K. Thilafushi to Gn. Fuvahmulah

1. Introduction

The Ministry of Environment (ME) is currently designing to establish a solid waste management system in Gn. Fuvahmulah. In order to establish the system, the Ministry has included an incineration facility in its plan for Fuvahmulah. Therefore, ME has decided to dismantle, transfer and installation of one unit from the incineration facility in K. Thilafushi to Fuvahmulah.

The ME has procured and installed an incineration facility that includes 5 individual incinerators of Inciner 8-700 model with a capacity of 4 tons/d each at K. Thilafushi. Since a larger waste management facility is being planned and designed for Thilafushi by ME, the installed facility mentioned above is expected to be redundant. However, those individual incinerators can be utilized in other islands with lower waste generation.

Therefore, ME seeks a contractor to dismantle, transfer and installation of an incinerator from K. Thilafushi to Gn. Fuvahmulah and invites bids. The contractor is expected to carry out the following works.

2. Mechanical Works

A. Dismantling at K. Thilafushi.

1. One incinerator from 5 of existing incinerator has to be dismantled and transport and re install at the new island and re commissioning has to be done as per the standard commissioning procedures.
2. Control cabling and power cabling has to be isolated including Programmable Logic Controller (PLC) communication cables of each panel board.
3. Ethernet cables from each remote monitoring system has to be program as per the PLC software before then de terminated.
4. Once the control /power/communication cables de terminated from the panel and the instruments, each sensors and instruments have to be dismantled.
5. Once the instruments and sensors dismantle from the incinerators, main incinerator and secondary combustion chamber and the venturi scrubber, chimney has to be dismantled.
6. PLC of the rest of the 4 incinerators has to be re programmed to run individually since the 5th incinerator is taken out.

7. Dismantling of burners, sensors, and instruments has to be done only by a professional engineer who has experience in thermal engineering.
8. Re programming of existing 4 incinerators has to be done by authorised programmer as per the requirement by the supplier.

B. Logistics

1. For the dismantling and handling has to be done only by a crane above 25ton capacity.
2. Handling of incinerator and chimney by using and wheel loaders and excavators are not allowed.
3. Inland transportation has to be done only by trailer.

C. Installation at Gn. Fuvahmulah.

1. Installation main incinerator, secondary combustion chamber, chimney and the venturi by using a crane.
2. Installation of burners, sensors, instruments as per the electrical diagram.
3. Laying of new cabling as per the electrical diagram.
4. Re program whole operation as per the new data.
5. Re commissionig the machine with the PLC as per the commissioning procedures given by the supplier.
6. Re commission the remote monitoring system and connecting to the main server of the INCINER8 and update the software.
7. Once the PLC is programmed and update with new software, new operation password has to be made for different working levels, which should be only done by an authorised electrical engineer with a programer.
8. Complete new diesel and water piping circuit has to be done at the new site baed on the new layout.

D. Expertise and Knowledge

1. The engineer who is handling the whole work has to be qualified in the field of thermal engineering with the knowledge of incinerators, electronics, automation and PLC programming,
2. Should be able to work with the OMRON and SIEMENS PLC with remote monitoring applications.
3. Engineer should be sound with the knowledge of diesel burner tuning and programming for better emission standards.
4. To carry out the whole commissioning process there should be an electrical engineer and PLC programmer who already have knowledge about the incinerator process and the burners.

3 Civil Works and Shed works

Incinerator will be placed in a rain and water proofed shed. The shed will be constructed by the contractor as per the design and drawings provided by ME.

Regarding the civil works the required space is minimum 40 feet x 40 feet incinerator building and maximum as shown in the attached concept drawing. The building needs a special high span truss with steel beams and there should not be any column between the span of the building. This requirement is set to allow for wheel loader access to inside the building (shed) for loading waste into the incinerator. **The design and load calculation report of the steel structure should be submitted to Ministry of Environment for approval**. Final approved drawing ministry should by a stamped by a Structural Engineer registered in Maldives. Therefore, the price for civil works should include.

1. Concrete plinth works
2. Floor concrete
3. Steel shed with roof
4. Side cladding for 3 sides
5. Louvers or mechanical exhausts for ventilation
6. Brick boundary wall
7. Required down pipes and gutters
8. Materials, consumables, labour,
9. Required roofing lights and power outlet sockets.

4. Bid Price

Bid price shall include both for mechanical and civil works. For the mechanical works CVs of technical experts mentioned in 2D (Expertise and knowledge) should be given in the bid proposal.